

Broj: 203/1-JN/24-2208/31  
Podgorica, 22.11.2024. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluge izdavanja avio karata broj 55/24 od 23.09.2024. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU  
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluge izdavanja avio karata broj 55/24 od 23.09.2024. godine:

- 1) Ponuda ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača ZINZA GROUP DOO Podgorica ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE "OKI AIR TRAVEL" PODGORICA ispravna je i trećerangirana;
- 4) Ponuda ponuđača MIROSS DOO Podgorica ispravna je i četvtorangirana;
- 5) Ponuđač DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "MARLA TRAVEL" D.O.O. PODGORICA je isključen iz postupka javne nabavke.

**OBRAZLOŽENJE**

**1. Podaci o naručiocu**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Naziv naručioca          | Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica |
| Ovlašćeno lice naručioca | Ivan Asanović                                  |
| Kontakt osoba            | Vladan Raonić                                  |
| Adresa                   | Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18             |
| Grad                     | Podgorica                                      |
| Poštanski broj           | 81000                                          |
| Identifikacioni broj     | 02751372                                       |

**2. Podaci o postupku javne nabavke**

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Broj tenderske dokumentacije                    | 55/24                                                     |
| Vrsta postupka                                  | Otvoreni postupak                                         |
| Vrsta predmeta                                  | Usluge                                                    |
| Opis predmeta nabavke                           | Izdavanje avio karata                                     |
| Šifra postupka                                  | 71900                                                     |
| CPV šifra                                       | 63512000 - Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana |
| Predmet javne nabavke se nabavlja               | Kao cjelina                                               |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini | 50.000,00 EUR                                             |

### 3. Podaci o podnešenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke ponude su podnijeli su sljedeći ponuđači:

| Naziv ponuđača                                                                     | Vrsta ponude      | Šifra ponude | Datum i vrijeme podnošenja | Ukupna cijena (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "MARLA TRAVEL" D.O.O. PODGORICA           | Samostalna ponuda | 112046       | 09.10.2024. 22:43h         | 0,00              |
| MIROSS DOO                                                                         | Samostalna ponuda | 112075       | 08.10.2024. 09:49h         | 60,00             |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE "OKI AIR TRAVEL" PODGORICA | Samostalna ponuda | 112087       | 09.10.2024. 15:39h         | 0,00              |
| DEMETRA TOURS DOO                                                                  | Samostalna ponuda | 112447       | 10.10.2024. 06:49h         | 0,00              |
| ZINZA GROUP DOO                                                                    | Samostalna ponuda | 113113       | 09.10.2024. 23:20h         | 0,00              |

Ponude su otvorene dana 11.10.2024. godine u 08:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je generisan automatski Zapisnik o otvaranju ponuda.

### 4. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

### 5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

#### 1. Ponuđač DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "MARLA TRAVEL" D.O.O. PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je u skladu s odredbama člana 134 stav 2 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama pregledu dostavljene izjave privrednog subjekta i utvrdila da ista nije pravilno sačinjena.

Ovo iz razloga što je tenderskom dokumentacijom određeno da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt izdat od nadležnog Ministarstva i to: - Rješenje o odobrenju za rad turističke agencije; - Licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

Komisija za sprovođenje postupka je u postupku provjere utvrdila da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta u dijelu, u poglavlju VI "Uslovi sposobnosti privrednog subjekta", tačka A: " Sposobnost za obavljanje djelatnosti", na pitanje 2) „Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom?" u rubrici predviđenoj za odgovor naveo: „Da Naziv dokaza: Licenca za obavljanje turističke djelatnosti — turistička agencija posrednik (sub-agent)

Naziv izdavaoca: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Broj licence: 341 Datum izdavanja. 31.10.2019.godine Dokazom se dokazuje da privredni subjekat Marla Travel DOO posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom."

Uputstvom za popunjavanje izjave koje čini sastavni dio obrasca Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. list CG", br. 55/23 i 83/23) propisano je da, ako je naručilac tenderskom dokumentacijom predvidio uslov iz tačke 2, privredni subjekat treba da označi odgovor „Da" ili „Ne", te da, ako je odgovor „Da", privredni subjekat navodi naziv dokaza, naziv izdavaoca, broj i datum izdavanja i šta se dokazuje tim dokazom.

Kako ponuđač nije naveo i drugi tenderskom dokumentacijom traženi dokaz, tj. Rješenje o odobrenju za rad turističke agencije, a pri činjenici da je izjava privrednog subjekta ključni dokaz za dokazivanje uslova za učešće u postupku javne nabavke koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom i ista se u skladu sa odredbom člana 120 stav 17 tačka 3 ZJN nakon isteka roka za podnošenje ponuda ne smije mijenjati ili dopunjavati, ovo predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke u smislu odredbe člana 108 tačka 5 ZJN kojom je propisano da će naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da, kao u konkretnom slučaju, dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom. Shodno navedenom, ponuđač DRUŠTVO ZAUNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "MARLA TRAVEL" D.O.O. PODGORICA je isključen iz ovog postupka.

## **6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti**

Nema neispravnih ponuda.

## **7. Podaci o ispravnim ponudama**

### **7.1. Ponuda ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica**

Ponuđač DEMETRA TOURS DOO Podgorica podnio je na jeziku ponude propisanom tenderskom dokumentacijom samostalnu ponudu bez podugovarača. U skladu sa članom 134 ZJN izvršen je pregled i ocjena ispravnosti dostavljene ponude i utvrđeno da je ponuđač dostavio:

- garanciju ponude;
- izjavu privrednog subjekta;
- dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevane tenderskom dokumentacijom;
- dokaz za vrednovanje ponude;
- dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta;

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN.

#### **7.1.1. Garancija ponude**

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresu: Crnogorski elektroprivredni sistem AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.10.2024. godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda. Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan."

Ponuđač je putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, a original neposredno na arhivu naručioca u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano Naziv naručioca: Crnogorski elektroprivredni sistem AD Podgorica PODGORICA SJEDIŠTE NARUČIOCA: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18, 81000 PODGORICA, CRNA GORA BROJ IZ EVIDENCIJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI: 55/24 BROJ IZ PLANA JAVNIH NABAVKI: 85 ŠIFRA POSTUPKA: 85 „GARANCIJA PONUDE“ PO TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI BR.55/24 OD 23.09.2024.-IZDAVANJE AVIO KARATA NAZIV PONUĐAČA: DEMETRA TOURS D.O.O. PODGORICA SJEDIŠTE PONUĐAČA. UL. NOVAKA MILOŠEVA 39, 81000 PODGORICA, CRNA GORA „NE OTVARAJ PRIJE ROKA ZA OTVARANJE PONUDA“, na iznos od 1.000,00 EUR i sa rokom važenja do 22.02.2025. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije. Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

#### **7.1.2. Izjava privrednog subjekta**

Tenderskom dokumentacijom, tačkom 12. je predviđeno: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponudač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije."

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju I (PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE I NARUČIOCU), u predviđenim rubrikama upisani je: naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA; šifra postupka: #79266; vrsta predmeta javne nabavke: usluge; opis predmeta javne nabavke: Izdavanje avio karata; Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponudač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

U Izjavi, u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u tački 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU u predviđenim rubrikama upisani su sljedeći podaci: naziv: Demetra tours d.o.o. Podgorica; poreski identifikacioni broj: 02751399; ovlašćeno lice privrednog subjekta: Dubravka Radović; poštanska adresa: Ul. Novaka Miloševa 39, 81000 Podgorica; kontakt osoba: Dubravka Radović; telefon: +38220634535; +238267618021; e-mail adresa: [demetratoursdoo@gmail.com](mailto:demetratoursdoo@gmail.com), Internet adresa (web-adresa): ". Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponudač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu. U tački 2. PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU U SLUČAJU REZERVISANE NABAVKE, na pitanje: „Da li je javna nabavka rezervisana?“ odgovoreno je: „Ne.“ U tački 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje A: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“ odgovoreno je: „Da“, na pitanje B: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“ odgovoreno je: „Ne“, a na pitanje C: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“ odgovoreno je: „Ne“, dok je na pitanje D: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“ odgovoreno je: „Ne“, na osnovu čega je utvrđeno da je ponudač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: "Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?", naveden je odgovor: "Ne", zatim u dijelu B USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, podtačka a), na pitanje: „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“ naveden je odgovor: „Da“, te na pitanje b): „Da li privredni subjekat, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa?“ navedeni su odgovori: „Ne“ u rubrici „Porezi“ i u rubrici „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje“, dok je na pitanje c): Da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava?“ naveden odgovor: "Ne" u obje rubrike, „Porezi“ i „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.“ Takođe, u svim navedenim rubrikama u ovom poglavlju, na pitanje: „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite: web-adresa: [.....]“ ponudač nije naveo nijednu web adresu. Provjerom na zvaničnim web sajtovima nadležnih organa utvrđeno je da na istima navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponudač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju IV, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“ naveden je odgovor: "Ne", na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“ naveden je odgovor: "Ne", a isti odgovor dat je na pitanje: „Da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalou izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu?“ pa je ponudač i u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta

U Izjavi, u poglavlju VI, USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje 1): „Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:" dat je odgovor: „Da“ i navedeno: Naziv dokaza: „IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE, Naziv izdavaoca: Poreska uprava-CrneGore,i web adresa:

[www.pretraga.crps.me:8083/Home/Generisilzvod?REG\\_BROJ=50523173&BROJ\\_PROMIENE=5&Param=0](http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/Generisilzvod?REG_BROJ=50523173&BROJ_PROMIENE=5&Param=0)."

Na pitanje 2): „Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“ dat je odgovor: „Da“ i navedeno: „ Naziv dokaza: Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije Naziv izdavaoca: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Broj:Up I 110-1362/3 Datum izdavanja:27.11.2019. godine Dokazom se dokazuje da privredni subjekat Demetra tours doo posjeduje ovlaštenja( dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje turističke djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom.

Naziv dokaza: Licenca za obavljanje turističke djelatnosti-turistička agencija posrednik (sub agent)

Naziv izdavaoca: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Rješenje broj: Up I 110-1362/3 Broj licence:141

Datum izdavanja:27.11.2019.godine. Dokazom se dokazuje da privredni subjekat Demetra tours doo posjeduje ovlaštenja( dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje turističke djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom."

Ponudač u ovom dijelu nije naveo web adresu. Provjerom na zvaničnom web sajtu nadležnog organa utvrđeno je da na istom navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponudač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi privrednog subjekta potpisanoj verifikovanim elektronskim potpisom, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponudač DEMETRA TOURS DOO Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da je ponudač dostavio pravilno sačinjenu i potpunu Izjavu privrednog subjekta, verifikovanu provjerljivim elektronskim potpisom, na koji način je postupio u skladu sa tačkom 14 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 tenderske dokumentacije, te stoga ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica iz postupka javne nabavke.

#### **7.1.3. Osnovi za obavezno isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke**

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5 tenderske dokumentacije predviđeni su sljedeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

- 1) ako je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) ako postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ako ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ako ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) ako nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) ako postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona,
- 7) ako nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; ili
- 8) ako postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Takode, odredbom članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponudač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: Izjava privrednog subjekta).“

U postupku provjere dostavljene izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ponudač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača.

Uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrđeno je da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca, a takođe je na osnovu ličnog izjašnjenja članova komisije za sprovođenje postupka kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke utvrđeno da ovlašćeno lice ovog ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik. Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2

alineja 1 i 2 ZJN, pa samim tim ne postoji osnov iz člana 108 tačke 2 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača

Nadalje, utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, sačinjavanja i sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i da ne postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom tačke 6 člana 108 ZJN.

Takođe je utvrđeno da ponuda nije nerealna jer je na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka od 16.10.2024 13:52h u skladu sa članom 139 ZJN za dostavljanje objašnjenja iste ponuđač istog dana dostavio objašnjenje ponude u vezi nerealno niske cijene u kojem je naveo:

„Demetra tours doo, iz Podgorice, Novaka Miloševa 39, PIB 02751399/302 je dostavila ponudu u postupku nabavke usluga, za koju ste tražili pojašnjenje ponude, za koji u zakonskom roku dostavljam odgovor i pojašnjenje ponudene cijene u pogledu

1) ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina gradjenja;

Uslovi nabavke i tehnologija koja se koristi u procesu kupovine avio karata i rezervacije hotela u potpunosti predstavlja najsavremenije sisteme u agencijom poslovanju. Nabavka se obavlja preko GDS Amadeusa, za koji su svi zaposleni prošli obuke, i posjeduju sve vrste diploma/ sertifikata za ovaj globalni sistem. Takođe od strane IATA -e posjedujemo diplome i sertifikate za svaku godinu našeg postojanja. Na godišnjem nivou moramo obezbijediti početnu garanciju kod IATA u iznosu od 40,000eur, a u zavisnosti od obima posla ova garancija se povećava. Takođe kroz sertifikovane sisteme za hotelske rezervacije za koje takođe imamo priložene garancije itd. Na osnovu politike firme izrazili smo cijene u skladu sa našom prodajom avio karata na svim avio kompanijama. Kako smo dugi niz godina partneri velikom broju avio kompanija, kojima ostvarujemo veliki profit, samim tim imamo proviziju od istih. Procenat koji dobijamo od avio kompanija na svakoj prodatoj avio karti, a sa kojima imamo potpisane ugovore mora ostati poslovna tajna, kako je i navedeno u Ugovorima.

Što se tiče hotela, na njima takođe kao agencija imamo proviziju od 7-12% za svaku prodatu smještajnu jedinicu. Procenat provizije zavisi od samog menadžmenta hotela.

Takođe imamo i godišnji incentive koji dobijamo na osnovu prodaje od ovlašćenog GSD Sistema, kao i od samih avio kompanija, a sve u zavisnosti od prometa.

2) tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova;

Svi zaposleni u Demetra tours doo imaju sve sertifikate kojisu potrebni za dobro obavljanje posla, takođe posjeduju dugogodišnje iskustvo na radu u agencijskim sistemima (26 godina radnog iskustva), svi rokovi za izvršenje usluga su u skladu sa ponudom. Za sve naše klijente obezbijedena je dostupnost 24h za sve nepredviđene situacije.

3) originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova;

Demetra tours doo posjeduje IATA akreditaciju (za koju je priložena bankarska garancija), licencu nadležnog Ministarstva, Rješenje o odobrenju za rad za koje je obezbjedjena polisa osigurana u skladu sa zakonom. Takođe korisnik je više licenciranih avionskih i hotelskih rezervacionih sistema, Imamo potpisane ugovore o saradnji sa vodećim evropskim touroperatorima, koji imaju visoke standarde poslovanja i pravila saradnje. Sa svim navedenim, prava svakog našeg putnika su apsolutno zaštićena, a mi možemo u potpunosti odgovoriti na profesionalan način, sa visoko kvalitetnom uslugom na sve zahtjeve klijenata u oblasti predmeta javne nabavke.

4) uskladenosti obaveza sa podugovaračima;

Kako je u predmetnom postupku, i našoj ponudi navedeno, agencija Demetra tours doo nema podugovarače i nastupa u predmetnom postupku sa samostalnom ponudom, sarnim tim nema potrebu usklađivanja obaveza prema podugovaračima.

5) državne pomoći i subvencija.

- Demetra tours doo nije korisnik državne pomoći i subvencija. Takođe nije u bilo kakvoj pravnoj ili zakonskoj obavezi prema Zakonima Cme Gore da se pridržava određenih cijena i iznosa TSCa koje naplaćuje, te svoje poslovanje i ponude sa kojima nastupa određuje prema sopstvenoj isplativosti."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 139 stav 4, Zakona o javnim nabavkama pristupila provjeri obrazloženja nerealne ponude DEMETRA TOURS DOO PODGORICA u odnosu na elemente iz člana 139 stav 2 ZJN kako bi se utvrdilo da li su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu opravdani i utvrdila sljedeće:

1. U pogledu ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina građenja

Tenderskom dokumentacijom je definisano da ponuđači podnose ponudu za usluge rezervacije avio karte - koja je predmet nabavke - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge). Cijena avio karte sastoji se iz: osnovne cijene karte koju formira avio kompanija, aerodromske takse i agencijske provizije, naznačene često kao TSC (Ticket Service Charge) ili RSF (Reservation Service Fee). Avio kompanije i agencije naplaćuju uslugu izdavanja aviokarata. Svaki izdavalac aviokarte, bilo da je u pitanju direktno avio kompanija ili posrednička agencija (avioagent), samostalno određuje visinu nadoknade za izdavanja karte. Vrijednost TSC / rezervacione nadoknade/ nikada nije bila određena niti ograničena, na vrijednost ponuđenih cijena TSC, pored navedenog, utiče i finansijska vrijednost ugovora, a samim tim i broj izdatih karata po osnovu istih. Ekonomičnosti kanala prodaje u ovoj djelatnosti doprinijela je kompjuterizacija i digitalizacija uslužnog procesa, odnosno ICT razvoj izvršenja usluge, što je u svim vrstama turističkih aktivnosti stvorilo informatičke i rezervacijske sisteme. Ponuđač je u svom odgovoru istakao da poslovanje obavlja preko GDS Amadeus, sertifikovan od strane IATA-e, takode koristi jos GDS sistema za rezervacije avio karata i hotelskog smještaja i ima osoblje koje je prošlo obuke i sertifikacije, tako da svoju zaradu u pružanju predmetne usluge ostvaruje tako što na osnovu svoje prodaje dobije agencijsku proviziju ili drugu povoljnost na osnovu ostvarenih prometa. Ponuđač za rezervaciju avio karata koristi Amadeus-ov rezervacioni sistem što je dokazao potvrdom da je korisnik Amadeus rezervacionog sistema a takode je član međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz - IATA (International Air Transport Association). Samom činjenicom da je svoju ponudu dostavio elektronskim putem preko ESJN-a dokazuje da može na automatizovan „on-line“ način da vrši sve predmetne usluge, a u kombinaciji sa Amadeus i ostalim GDS sistemima te na taj način obezbijedi ekonomičnost u svom poslovanju. Kako je formiranje cijena isključivo u nadležnosti ponuđača i njegovog slobodnog izbora u smislu formiranja cijene usluge, što regulišu i pozitivno-pravni propisi koji regulišu slobodu u formiranju cijena od strane izvršioca usluga, to je nesporno pravo ponuđača da nudi svoje usluge po ponuđenoj cijeni.

2. U pogledu tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova  
Oblast usluga rezervacije avio karata karakteriše digitalizacija, odnosno moderni način poslovanja sa najnovijom tehnologijom i online rezervacionim sistemom. Ekonomičnosti kanala prodaje u ovoj uslužnoj djelatnosti doprinijela je kompjuterizacija odnosno ICT razvoj mjesta prodaje, što je u svim vrstama turističkih aktivnosti stvorilo informatičke i rezervacijske sisteme koje i ponuđač koristi, a što predstavlja najsavremenije tehnologije u procesu rezervacije i kupovine avio karata. Uz naprijed navedeno, ponuđač DEMETRA TOURS DOO PODGORICA ima i zaposlene sa velikim iskustvom u ovoj djelatnosti te je nesporno da ima tehničke i stručne povoljnosti za izvršenje predmetnih usluga

3. U pogledu originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova

Shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl.list CG", br. 2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 76/20 i 130/21, 84/24), djelatnost turističkih agencija mogu obavljati privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, koja ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti, odnosno koja posjeduju rješenje o odobrenju za rad turističke agencije, kao i licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije, a koje shodno članu 15 stav 4 i 5 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu izdaje Ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Izdavanje avio karata po osnovu člana 10 stav 1 tacka 7 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, smatra se kao jedna od usluga turističkih agencija i ucesnici u postupku javnih nabavki, u konkretnom slucaju su u obavezi, pored dokaza propisanih Zakonom o javnim nabavkama, dostaviti rješenje o odobrenju za rad turističke agencije i licencu za obavljanje te djelatnosti.

Dakle, licenciranost usluga ponuđač je dokazao kroz dostavljanje dokaza za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom, rješenjem i licencom izdatim od nadležnog ministarstva skladu sa zakonom.

4. U pogledu usklađenosti obaveza sa podugovaračima

Kako je ponuđač podnio samostalnu ponudu, nije bilo potrebno dokazivati usklađenost obaveza sa podugovaračima.

5. U pogledu državne pomoći i subvencija

Naručilac je izvršio uvid u zvanični javni registar državne pomoći koji je dostupan na sajtu Agencije za zaštitu konkurencije, na linku <https://registri.azk.me/public/general> i utvrdio da ponuđač nije korisnik državne pomoći.

Imajući u vidu sve navedeno naručilac je u skladu sa članom 139 provjerio obrazloženje nerealne ponude ponuđača DEMETRA TOURS DOO PODGORICA u odnosu na elemente iz člana 139 stava 2 ZJN i utvrdio da su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu opravdani. Naručilac nije utvrdio da je ponuđena cijena izuzetno niska iz razloga što nije u skladu sa obavezama u dijelu zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Pri ovakvom činjeničnom stanju, utvrđeno je da je ponuđač DEMETRA TOURS DOO PODGORICA postupio u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama te da je njegova ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### 7.1.4. Obavezni uslovi za učešće u postupku

a) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći obavezni uslov:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište”.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Radi provjere tačnosti podataka o neosuđivanosti u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 ZJN, zatražila od Ministarstva pravde dokaze na osnovu kaznene evidencije, koji organ je dostavio Uvjerenje broj 0704-19210/24 od 08.11.2024. godine da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica DEMETRA TOURS DOO Podgorica i Uvjerenje broj broj 0704-19210/24-1 od 08.11.2024. godine da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Dubravka Radović, izvršne direktorice..

Na osnovu navedenog, ponuđač je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o neosuđivanosti ponuđača i njegove izvršne direktorice i dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

b) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći obavezni uslov:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde ovih organa.”

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da je privredni subjekat izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Radi provjere tačnosti podataka o izmirenim dospjelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta, Komisija je godine zatražila od Poreske uprave Crne Gore-PJ Podgorica da dostavi podatke o tome da li je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, koji organ je dana 11.11.2024. godine putem CEJN-a dostavio akt broj 13/01-2-11065/2 od 08.11.2024. godine, u kojem je navedeno da je poreski obveznik DEMETRA TOURS DOO Podgorica na dan 05.11.2024. godine podnio poreske prijave i obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 09/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2023. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 09/24 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog Komisija nalazi da je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o tome da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa i dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 tenderske dokumentacije.

#### **7.1.5. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

a) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov za obavljanje djelatnosti:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da posjeduje dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata.

Radi provjere tačnosti podataka u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta u naznačenom dijelu, uvidom u web stranicu Centralnog registra privrednih subjekata, pretraga registra po PIB-u 02751399, utvrđeno je da je privredni subjekat DEMETRA TOURS DOO Podgorica upisan u registar pod registarskim brojem 50523173 i da je Dubravka Radović izvršna direktorica ovog privrednog društva. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o tome da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata i dokazao ispunjenost ovog uslova za obavljanje djelatnosti u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

b) Tenderskom dokumentacijom je predviđen i sledeći uslov za obavljanje djelatnosti:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt izdat od nadležnog Ministarstva i to: - Rješenje o odobrenju za rad turističke agencije; - Licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da posjeduje Rješenje o odobrenju za rad i Licencu izdata od nadležnog Ministarstva i iste dostavio kao u ponudi, i to: Rješenje izdato od Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: Up I 110-1362/3 od 27.11.2019. godine o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije, i Licenca br. 141 od 27.11.2019. godine za obavljanje turističke djelatnosti-turistička agencija, izdata od Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na osnovu navedenog Komisija nalazi je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o ispunjenosti ovog uslova za obavljanje djelatnosti i dokazao ispunjenost ovog uslova za obavljanje djelatnosti u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije..

#### **7.1.6. Drugi uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom**

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač u svojoj ponudi dostavlja dokaz da je član IATA (International Air Transport Association - međunarodno udruženje avioprevoznika i putničkih agencija) – važeći sertifikat o IATA akreditaciji za 2024. godinu) ili ugovor o prodaji karata između IATA i ponuđača“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikat o IATA akreditaciji na engleskom jeziku za turističku agenciju DEMETRA TOURS DOO Podgorica za 2024. godinu, IATA kod: 95210286 i ovjereni prevod istog na crnogorski jezik od strane tumača Tatjane Đikanović od 31.01.2024. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti dokaz o povezanosti sa globalnim rezervacionim sistemom, tj. dokaz da je ponuđač korisnik nekog od globalnih rezervacionih sistema.“ U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potvrdu izdatu od Amadeus d.o.o. Beograd, br. O-51/24 od 20/02/2024 da je agencija DEMETRA TOURS DOO Podgorica korisnik Amadeus rezervacionog sistema od 16/03/2009. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti potpisanu izjavu kojom garantuje da će rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata od momenta prijema zahtjeva Naručioca do momenta rezervacije i izdavanja/dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potpisanu i ovjerenu izjavu, akt bez broja od 10.10.2024. godine, u kojoj je navedeno da će od momenta prijema zahtjeva naručioca do momenta rezervacije, izdavanja i dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov u dijelu metodologije vrednovanja ponuda: „Kvalitet (K) iskazuje se kroz dokaz o uspostavljenom sistemu menadžmeta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke. Maksimalni broj bodova po ovom parametru je 10. Kvalitet će se vrednovati se po

apsolutnoj metodi na sljedeći način: Ponuđač koji dostavi dokaz da ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke dodijeliće se 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje dostavljenjem potvrde od Instituta za standardizaciju Crne Gore. Ponuđaču koji ne dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke biće dodijeljeno 0 bodova po ovom parametru."

Ponuđač je kao dokaz za vrednovanje ponude dostavio važeći sertifikat MEST EN ISO 9001:2016, br: 47635/333-382-C od 29.11.2023. godine izdat od sertifikacionog tijela CERTIND SA o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke, period važenja sertifikata je od 10.12.2020. godine - 09.12.2026. godine pod uslovom godišnje vize, naredna provjera novembar 2024., čime je dokazao ispunjenost ovog uslova za vrednovanje ponude po ovom parametru.

Ponuđač DEMETRA TOURS DOO Podgorica je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca, i to: da je mjesto izvršenja ugovora Podgorica, period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan, rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava zavisno od toga koji od navedena dva slučaja ranije nastupi, naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture za usluge izvršene u prethodnom mjesecu, virtumanski, uplatom na račun izvršioca, čime je dokazao ispunjenost i ostalih uslova koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.

#### 7.1.7. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

| OPIS PREDMETA NABAVKE                                                                                                                  | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE        | KOLIČINA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 1. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa<br>Podgorica -Beograd                 | 1 kom    |
| 2. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa<br>Podgorica - Beograd                   | 1 kom    |
| 3. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na<br>letovima ka Evropi              | 1 kom    |
| 4. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na<br>letovima ka Evropi                 | 1 kom    |
| 5. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na<br>interkontinentalnim<br>letovima | 1 kom    |
| 6. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-      | Biznis klasa na<br>interkontinentalnim                | 1 kom    |

| OPIS PREDMETA NABAVKE | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | KOLIČINA |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------|
| kartu                 | letovima                                       |          |

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 0 EUR. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

| OPIS                                                                                                                                   | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | ODGOVOR                                                                                                                                                                   | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa Podgorica -Beograd             | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa Podgorica -Beograd    | 1        | 0 €                      |
| 2. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa Podgorica - Beograd               | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa Podgorica - Beograd      | 1        | 0 €                      |
| 3. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na letovima ka Evropi          | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na letovima ka Evropi | 1        | 0 €                      |
| 4. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service                                                                | Biznis klasa na letovima ka Evropi             | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na letovima ka Evropi    | 1        | 0 €                      |

| OPIS                                                                                                                                                           | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE           | ODGOVOR                                                                                                                                                                                         | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Charge), koju<br>naplaćuje agencija<br>za izdatu povratnu<br>avio-kartu                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                 |          |                          |
| 5. Usluga za RSF<br>(Reservation<br>Service Fee),<br>odnosno TSC<br>(Ticket Service<br>Charge), koju<br>naplaćuje agencija<br>za izdatu povratnu<br>avio-kartu | Ekonomska klasa<br>na<br>interkontinentalnim<br>letovima | Usluga za RSF (Reservation Service<br>Fee), odnosno TSC (Ticket Service<br>Charge), koju naplaćuje agencija za<br>izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska<br>klasa na interkontinentalnim letovima | 1        | 0 €                      |
| 6. Usluga za RSF<br>(Reservation<br>Service Fee),<br>odnosno TSC<br>(Ticket Service<br>Charge), koju<br>naplaćuje agencija<br>za izdatu povratnu<br>avio-kartu | Biznis klasa na<br>interkontinentalnim<br>letovima       | Usluga za RSF (Reservation Service<br>Fee), odnosno TSC (Ticket Service<br>Charge), koju naplaćuje agencija za<br>izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa<br>na interkontinentalnim letovima    | 1        | 0 €                      |

Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku, visina ponuđene cijene ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke i nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude sačinjen u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### 7.1.8. Završna ocjena ponude

Imajući sve naprijed navedeno u vidu, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke, kao i da je ponuda ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

#### 7.2. PONUDA PONUĐAČA ZINZA GROUP DOO PODGORICA

Ponuđač ZINZA GROUP DOO Podgorica podnio je na jeziku ponude propisanom tenderskom dokumentacijom samostalnu ponudu bez podugovarača. U skladu sa članom 134 ZJN izvršen je pregled i ocjena ispravnosti dostavljene ponude i utvrđeno da je ponuđač dostavio:

- garanciju ponude;
- izjavu privrednog subjekta;
- dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevane tenderskom dokumentacijom;
- dokaz za vrednovanje ponude;
- dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta;

Ponudač je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponudač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN.

#### **7.2.1. Garancija ponude**

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: „Ponudač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Ako ponudač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.10.2024. godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponudača i naznake „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda. Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.“

Ponudač je putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, a original neposredno na arhivu naručioca u zatvorenoj koverti na kojoj je na jednoj strani ispisano: „garancija ponude BROJ IZ EVIDENCIJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI: 55/24 redni broj 85, pregled postupka #79266 od 23.09.2024. –otvoreni postupak javne nabavke –izdavanje avio karata- ne otvaraj prije roka javnog otvaranja Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica 81000 BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 18 PODGORICA“, na iznos od 1.000,00 EUR i sa rokom važenja do 22.02.2025. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije. Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ovaj ponudač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

#### **7.2.2. Izjava privrednog subjekta**

Tenderskom dokumentacijom, tačkom 12. je predviđeno: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponudač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju I (PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE I NARUČIOCU), u predviđenim rubrikama upisani je: naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA; šifra postupka: Postupak #79266; vrsta predmeta javne nabavke: usluge; opis predmeta javne nabavke: Izdavanje avio karata; Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponudač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

U Izjavi, u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u tački 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU u predviđenim rubrikama upisani su sljedeći podaci: naziv: DOO „ZINZA GROUP,, ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I E-COMMERCE; poreski identifikacioni broj: PIB: 03327230; ovlašćeno lice privrednog subjekta: JELENA KALEZIC, IZVRSNI DIREKTOR; poštanska adresa: SERDARA JOLA PILETICA 1 -PP A8 81000 PODGORICA; kontakt osoba: JELENA KALEZIC, IZVRSNI DIREKTOR; telefon: 020223453,067335002; e-mail adresa: [HELLO@THEZINZA.COM](mailto:HELLO@THEZINZA.COM), Internet adresa (web-adresa): [WWW.THEZINZA.COM](http://WWW.THEZINZA.COM). Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponudač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu. U tački 2. PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU U SLUČAJU REZERVISANE NABAVKE, na pitanje: „Da li je javna nabavka rezervisana?“ odgovoreno je: „Ne.“ U tački 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje A: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“ odgovoreno je: „Da“, na pitanje B: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“ odgovoreno je: „Ne“, a na pitanje C: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“ odgovoreno je: „Ne“, dok je na pitanje D: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“ odgovoreno je: „Ne“, na osnovu čega je utvrđeno da je ponudač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: "Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?", naveden je odgovor: "Ne", zatim u dijelu B USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU

POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, podtačka a), na pitanje: „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“ naveden je odgovor: „Da“, te na pitanje b): „Da li privredni subjekat, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa?“ navedeni su odgovori: „Ne“ u rubrici „Porezi“ i u rubrici „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje“, dok je na pitanje c): „Da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava?“ naveden odgovor: „Ne“ u obje rubrike, „Porezi“ i „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.“ Takođe, u svim navedenim rubrikama u ovom poglavlju, na pitanje: „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite: web-adresa: [.....]“ ponuđač nije naveo nijednu web adresu. Provjerom na zvaničnim web sajtovima nadležnih organa utvrđeno je da na istima navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju IV, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“ naveden je odgovor: „Ne“, na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“ naveden je odgovor: „Ne“, a isti odgovor dat je na pitanje: „Da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalou izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu?“ pa je ponuđač i u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta

U Izjavi, u poglavlju VI, USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje 1): „Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“ dat je odgovor: „Da“ i navedeno: Naziv dokaza: Izvod iz CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE Naziv izdavaoca: Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici web adresa: [www.crps.me](http://www.crps.me)."

Na pitanje 2): „Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“ dat je odgovor: „Da“ i navedeno:

„1. Naziv dokaza :Licenca za obavljanje turističke djelatnosti- turistička agencija

Naziv izdavaoca : Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u Podgorici (sadašnji naziv Ministarstvo turizma) Broj i datum izdavanja: Rješenje broj UP I 10-722/2, od 30.10.2020. godine Broj licence 338.

šta se dokazuje tim dokazom: dokazuje se da ZINZA Group ima odobrenje da nastupa kao turistička agencija – organizator putovanja i da posjeduje licencu za obavljanje turističke djelatnosti – turistička agencija „ZINZA GROUP „ organizator putovanja (tour-operator) koja je predmet javne nabavke u skladu za zakonom.

2.Naziv dokaza :Rjesenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije Zinza Group .

Naziv izdavaoca : Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (sadašnji naziv Ministarstvo turizma).

Broj i datum izdavanja: broj UP I 10-722/2 od 30.10.2020. godine, šta se dokazuje tim dokazom: dokazuje se da je izdato odobrenje za rad turističke agencije – organizator putovanja (tour operator) Zinza Group u Podgorici, ul Serdara Jola Piletica 1, PPA8, 81000 Podgorica , i da Zinza Group- turistička agencija organizator putovanja (tour operator) posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke u skladu za zakonom."

Ponuđač u ovom dijelu nije naveo web adresu. Provjerom na zvaničnom web sajtu nadležnog organa utvrđeno je da na istom navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi privrednog subjekta potpisanoj verifikovanim elektronskim potpisom, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač ZINZA GROUP DOO Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da je ponuđač dostavio pravilno sačinjenu i potpunu Izjavu privrednog subjekta, verifikovanu provjerljivim elektronskim potpisom, na koji način je postupio u skladu sa tačkom 14 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te je ponudu u ovom

dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 tenderske dokumentacije, te stoga ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica iz postupka javne nabavke.

### **7.2.3. Osnovi za obavezno isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke**

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5 tenderske dokumentacije predviđeni su sljedeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

- 1) ako je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) ako postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ako ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ako ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) ako nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) ako postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona,
- 7) ako nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; ili
- 8) ako postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Takođe, odredbom članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: Izjava privrednog subjekta).”

U postupku provjere dostavljene izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ponuđač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača.

Uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrđeno je da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca, a takođe je na osnovu ličnog izjašnjenja članova komisije za sprovođenje postupka kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke utvrđeno da ovlašćeno lice ovog ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik. Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ZJN, pa samim tim ne postoji osnov iz člana 108 tačke 2 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača

Nadalje, utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, sačinjavanja i sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i da ne postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom tačke 6 člana 108 ZJN.

Takođe je utvrđeno da ponuda nije nerealna jer je na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka od 16.10.2024 13:51h u skladu sa članom 139 ZJN za dostavljanje objašnjenja iste ponuđač istog dana dostavio objašnjenje ponude u vezi nerealno niske cijene u kojem je naveo:

„Zinza Group doo, iz Podgorice, Serdara Jola Piletića 1, PIB 03327230 je dostavila ponudu u postupku nabavke usluga- Usluge rezervacije, kupovine i isporuke avio karata, za koju ste trazili obrazloženje ponude, koje u zakonskom roku dostavljamo i obrazložemo ponudjenu cijenu u pogledu :

1) ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina građenja; Uslovi nabavke i tehnologija koja se koristi u procesu kupovine i rezervacije avio karata u potpunosti predstavlja najsavremenije i najduže koriscene sisteme u agencijom poslovanju. Nabavka se obavlja preko GDS Amadeusa i drugih programa kroz koje je dostupan NDC sadržaj avio kompanija kao što su Spark /Farelogix, a za koji su svi zaposleni prošli obuke. U mogućnosti smo da da pružamo usluge rezervacije, kupovine i isporuke avio karata za bilo koju destinaciju, na svim aviokompanijama i da rezervišemo sve dodatne usluge koje pružaju aviokompanije.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva , procijenili smo da su cijene koje smo ponudili, po određenim stavkama nama isplative, a da ćete vi kao klijent takodje biti zadovoljni jer cete imati korektne cijene usluge rezervacije, kupovine i isporuke avio karata.

Zinza Group svoju zaradu u pružanju predmetnih usluga dodatno ostvaruje na način što avio kompanije isplate periodično (mjesечно, kvartalno ili jednom godišnje) agencijsku proviziju ili ostvarujemo druge povoljnosti, na osnovu ostvarenog prometa.

2) tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova;

Svi zaposleni u Zinza Group imaju položene Amadeus Kurseve, posjeduju dugogodišnje iskustvo na radu u agencijskim sistemima (preko 10 godina iskustva), svi rokovi za izvršene usluga su u skladu sa ponudom i obezbjeđujemo dostupnost za sve naše putnike 24/7 h, što se potvrđuje kroz praksu, da smo uvijek tu za naše klijente u svim nepredviđenim situacijama, kako bi naša reakcija bila pravovremena.

3) originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova;

Zinza Group doo posjeduje IATA akreditaciju (za koju je priložena bankarska garancija u iznosu od 40.000,00 eur), licencu nadležnog Ministarstva, Rješenje o odobrenju za rad za koje je obezbjeđena polisa osiguranja u skladu sa zakonom. Takođe, korisnik je više licenciranih avionskih i hotelskih rezervacionih sistema (GDS Amadeus, RATE HAWK, TBO, Hotelston, GoGlobal itd). Imamo potpisane ugovore o saradnji sa vodećim evropskim Tour-operatorima, uključujući i njemačke tour-operatore Dertour, Meiers i sl, koji imaju visoke standarde poslovanja i pravila saradnje.

Sa svim navedenim, prava svakog našeg putnika su apsolutno zasticena, a mi možemo u potpunosti odgovoriti na profesionalan način, sa visoko kvalitetnom uslugom na sve zahtjeve klijenata u oblasti predmeta javne nabavke, kao i dodatno u oblasti rezervacije hotelskog smještaja, i drugih agencijskih usluga.

4) usklađenosti obaveza sa podugovaračima;

- Kako je u predmetnom postupku, i nasoj ponudi navedeno, Agencija Zinza Group doo nema podugovarace, i kako je registrovana kao organizator putovanja, nastupila je u predmetnom postupku sa samostalnom ponudom, te nema podugovaraca prema kojima bi uskladjivala obaveze.

5) državne pomoći i subvencija.

Zinza Group nije korisnik državne pomoći i subvencija. Takođe, Zinza Group doo nije u bilo kakvoj pravnoj ili zakonskoj obavezi, prema Zakonima Crne Gore, da se pridržava određenih cijena i iznosa taksi koje naplaćuje, niti postoje određene tarife i cjenovnik, kao što je slučaj za određene djelatnosti u Crnoj Gori (notari, advokati itd), te svoje poslovanje i ponude sa kojim će nastupati u postupku javne nabavke određuje prema sopstvenoj procjeni isplativosti.

Takođe, napomenujemo, da saradjujemo sa velikim brojem najvećih privatnih firmi u Crnoj Gori, kao i da učestvujemo u postupcima javnih nabavki, gdje smo realizovali veliki broj ugovora, bez ijedne greske ili primjedbe od strane nekog klijenta. Stojimo vam na raspolaganju da obezbjedimo sve reference i adrese, na kojima možete provjeriti kvalitet i način našeg rada. Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna obrazloženja."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 139 stav 4, Zakona o javnim nabavkama pristupila provjeri obrazloženja nerealne ponude ZINZA GROUP DOO PODGORICA u odnosu na elemente iz člana 139 stav 2 ZJN kako bi se utvrdilo da li su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu opravdani i utvrdila sljedeće:

1. U pogledu ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina građenja

Tenderskom dokumentacijom je definisano da ponuđači podnose ponudu za usluge rezervacije avio karte - koja je predmet nabavke - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge). Cijena avio karte sastoji se iz: osnovne cijene karte koju formira avio kompanija, aerodromske takse i agencijske provizije, naznačene često kao TSC (Ticket Service Charge) ili RSF (Reservation Service Fee). Avio kompanije i agencije naplaćuju uslugu izdavanja aviokarata. Svaki izdavalac aviokarte, bilo da je u pitanju direktno avio kompanija ili posrednička agencija (avioagent), samostalno određuje visinu nadoknade za izdavanje karte. Vrijednost TSC / rezervacione nadoknade/ nikada nije bila određena niti ograničena, na vrijednost ponuđenih cijena TSC, pored navedenog, utiče i finansijska vrijednost ugovora, a samim tim i broj izdatih karata po osnovu istih. Ekonomičnosti kanala prodaje u ovoj djelatnosti doprinijela je kompjuterizacija i digitalizacija uslužnog procesa, odnosno ICT razvoj izvršenja usluge, što je u svim vrstama turističkih aktivnosti stvorilo informatičke i rezervacijske sisteme. Ponuđač je u svom odgovoru istakao da poslovanje obavlja preko GDS Amadeus, sertifikovan od strane IATA-e, takode koristi još GDS sistema za rezervacije avio karata i hotelskog smještaja i ima osoblje koje je prošlo obuke i sertifikacije, tako da svoju zaradu u pružanju predmetne usluge ostvaruje tako što na osnovu svoje prodaje dobije agencijsku proviziju ili drugu povoljnost na osnovu ostvarenih prometa. Ponuđač za rezervaciju avio karata koristi Amadeus-ov

rezervacioni sistem što je dokazao potvrdom da je korisnik Amadeus rezervacionog sistema a takođe je član međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz - IATA (International Air Transport Association). Samom činjenicom da je svoju ponudu dostavio elektronskim putem preko ESJN-a dokazuje da može na automatizovan „on-line“ način da vrši sve predmetne usluge, a u kombinaciji sa Amadeus i ostalim GDS sistemima te na taj način obezbijedi ekonomičnost u svom poslovanju. Kako je formiranje cijena isključivo u nadležnosti ponuđača i njegovog slobodnog izbora u smislu formiranja cijene usluge, što regulišu i pozitivno-pravni propisi koji regulišu slobodu u formiranju cijena od strane izvršioca usluga, to je nesporno pravo ponuđača da nudi svoje usluge po ponuđenij cijeni.

2. U pogledu tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova Oblast usluga rezervacije avio karata karakteriše digitalizacija, odnosno moderni način poslovanja sa najnovijom tehnologijom i online rezervacionim sistemom. Ekonomičnosti kanala prodaje u ovoj uslužnoj djelatnosti doprinijela je kompjuterizacija odnosno ICT razvoj mjesta prodaje, što je u svim vrstama turističkih aktivnosti stvorilo informatičke i rezervacijske sisteme koje i ponuđač koristi, a što predstavlja najsavremenije tehnologije u procesu rezervacije i kupovine avio karata. Uz naprijed navedeno, ponuđač ZINZA GROUP DOO PODGORICA ima i zaposlene sa velikim iskustvom u ovoj djelatnosti te je nesporno da ima tehničke i stručne povoljnosti za izvršenje predmetnih usluga

3. U pogledu originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova

Shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl.list CG", br. 2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 76/20 i 130/21, 84/24), djelatnost turističkih agencija mogu obavljati privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, koja ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti, odnosno koja posjeduju rješenje o odobrenju za rad turističke agencije, kao i licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije, a koje shodno članu 15 stav 4 i 5 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu izdaje Ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Izdavanje avio karata po osnovu člana 10 stav 1 tacka 7 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, smatra se kao jedna od usluga turističkih agencija i ucesnici u postupku javnih nabavki, u konkretnom slučaju su u obavezi, pored dokaza propisanih Zakonom o javnim nabavkama, dostaviti rješenje o odobrenju za rad turističke agencije i licencu za obavljanje te djelatnosti.

Dakle, licenciranost usluga ponuđač je dokazao kroz dostavljanje dokaza za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom, rješenjem i licencom izdatim od nadležnog ministarstva skladu sa zakonom.

4. U pogledu usklađenosti obaveza sa podugovaračima

Kako je ponuđač podnio samostalnu ponudu, nije bilo potrebno dokazivati usklađenost obaveza sa podugovaračima.

5. U pogledu državne pomoći i subvencija

Naručilac je izvršio uvid u zvanični javni registar državne pomoći koji je dostupan na sajtu Agencije za zaštitu konkurencije, na linku <https://registri.azzk.me/public/general> i utvrdio da ponuđač nije korisnik državne pomoći.

Imajući u vidu sve navedeno naručilac je u skladu sa članom 139 provjerio obrazloženje nerealne ponude ponuđača ZINZA GROUP DOO PODGORICA u odnosu na elemente iz člana 139 stava 2 ZJN i utvrdio da su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu opravdani. Naručilac nije utvrdio da je ponuđena cijena izuzetno niska iz razloga što nije u skladu sa obavezama u dijelu zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Pri ovakvom činjeničnom stanju, utvrđeno je da je ponuđač ZINZA GROUP DOO PODGORICA postupio u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama te da je njegova ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### **7.2.4. Drugi uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom**

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač u svojoj ponudi dostavlja dokaz da je član IATA (International Air Transport Association - međunarodno udruženje avioprevoznika i putničkih agencija) – važeći sertifikat o IATA akreditaciji za 2024. godinu) ili ugovor o prodaji karata između IATA i ponuđača“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikat o IATA akreditaciji na engleskom jeziku za ZINZA GROUP DOO Podgorica za 2024. godinu, IATA kod: 95226261 i ovjereni prevod istog na crnogorski jezik od strane tumača Ane Kostić od 31.01.2024. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„ Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti dokaz o povezanosti sa globalnim rezervacionim sistemom, tj. dokaz da je ponuđač korisnik nekog od globalnih rezervacionih sistema." U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potvrdu izdatu od Amadeus d.o.o. Beograd, br. O-21/24 od 31/01/2024 da je agencija ZINZA GROUP DOO Podgorica korisnik Amadeus rezervacionog sistema od 05/11/2020. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„ Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti potpisanu izjavu kojom garantuje da će rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata od momenta prijema zahtjeva Naručioca do momenta rezervacije i izdavanja/dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potpisanu i ovjerenu izjavu, akt bez broja i datuma, u kojoj je navedeno da će od momenta prijema zahtjeva naručioca do momenta rezervacije, izdavanja i dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov u dijelu metodologije vrednovanja ponuda: „ Kvalitet (K) iskazuje se kroz dokaz o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke. Maksimalni broj bodova po ovom parametru je 10. Kvalitet će se vrednovati se po apsolutnoj metodi na sljedeći način: Ponuđač koji dostavi dokaz da ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke dodijeliće se 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje dostavljenjem potvrde od Instituta za standardizaciju Crne Gore. Ponuđaču koji ne dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke biće dodijeljeno 0 bodova po ovom parametru."

Ponuđač je kao dokaz za vrednovanje ponude dostavio važeći sertifikat MEST EN ISO 9001:2016, broj: 04222530501 od 29.11.2023. godine izdat od nacionalnog sertifikacionog tijela MONTCERT DOO o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke, period važenja sertifikata je od 01.april.2022. godine - 31.mart .2025. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova za vrednovanje ponude po parametru kvalitet.

Ponuđač ZINZA GROUP DOO Podgorica je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca, i to: da je mjesto izvršenja ugovora Podgorica, period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan, rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava zavisno od toga koji od navedena dva slučaja ranije nastupi, naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture za usluge izvršene u prethodnom mjesecu, virtumanski, uplatom na račun izvršioca, čime je dokazao ispunjenost i ostalih uslova koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.

#### 7.2.5. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

| OPIS PREDMETA NABAVKE                                                                                                                  | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | KOLIČINA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 1. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa<br>Podgorica -Beograd          | 1 kom    |
| 2. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa<br>Podgorica - Beograd            | 1 kom    |

|    | OPIS PREDMETA NABAVKE                                                                                                               | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE  | KOLIČINA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 3. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na letovima ka Evropi           | 1 kom    |
| 4. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na letovima ka Evropi              | 1 kom    |
| 5. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | 1 kom    |
| 6. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | 1 kom    |

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 0 EUR. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

|    | OPIS                                                                                                                                | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | ODGOVOR                                                                                                                                                                | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa Podgorica -Beograd             | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa Podgorica -Beograd | 1        | 0 €                      |
| 2. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa Podgorica - Beograd               | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa Podgorica - Beograd   | 1        | 0 €                      |

| OPIS                                                                                                                                   | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE  | ODGOVOR                                                                                                                                                                             | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 3. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na letovima ka Evropi           | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na letovima ka Evropi           | 1        | 0 €                      |
| 4. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na letovima ka Evropi              | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na letovima ka Evropi              | 1        | 0 €                      |
| 5. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | 1        | 0 €                      |
| 6. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | 1        | 0 €                      |

Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku, visina ponuđene cijene ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke i nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude sačinjen u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### 7.2.6. Završna ocjena ponude

Imajući sve naprijed navedeno u vidu, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ovog ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke te da je ponuda ponuđača ZINZA GROUP DOO Podgorica

ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

### **7.3. PONUDA PONUĐAČA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE "OKI AIR TRAVEL" PODGORICA**

Ponuđač je ponudu podnio na jeziku ponude propisanom tenderskom dokumentacijom samostalnu ponudu bez podgovarača. U skladu sa članom 134 ZJN izvršen je pregled i ocjena ispravnosti dostavljene ponude i utvrđeno da je ponuđač dostavio:

- garanciju ponude;
- izjavu privrednog subjekta;
- dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevane tenderskom dokumentacijom;
- dokaz za vrednovanje ponude;
- dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta;

Ponuđač je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN.

#### **7.3.1. Garancija ponude**

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: „Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.10.2024. godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda. Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan."

Ponuđač je putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, a original neposredno na arhivu naručioca u zatvorenoj koverti na kojoj je na jednoj strani ispisano: OKI AIR TRAVEL Ivana Vujoševića 46a, 81000podgorica Tel: +382202017201202 e-mail: okiairtravel@oki.me CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18, 81000 PODGORICA Po tenderskoj dokumentaciji ESJN Broj 79266 za otvoreni postupak javne nabavke broj: 55/24 od 23.09.2024. za nabavku Izdavanje avio karata iz evidencije postupaka javnih nabavki: 55/24: Redni broj iz plana javnih nabavki: 85 od 23.09.2024. godine „GARANCIJA PONUDE“ „NE OTVARAJ PRIJE ROKA ZA OTVARANJE PONUDA“, na iznos od 1.000,00 EUR i sa rokom važenja do 22.02.2025. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije. Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

#### **7.3.2. Izjava privrednog subjekta**

Tenderskom dokumentacijom, tačkom 12. je predviđeno: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije."

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju I (PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE I NARUČIOCU), u predviđenim rubrikama upisani je: naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA; šifra postupka: 79266; vrsta predmeta javne nabavke: usluge; opis predmeta javne nabavke: Izdavanje avio karata; Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

U Izjavi, u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u tački 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU u predviđenim rubrikama upisani su sljedeći podaci: naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA; poreski identifikacioni broj: PIB: 02875632; ovlašćeno lice privrednog subjekta: Danijel Hodžić; poštanska adresa: Ivana Vujoševića br.46a, 81000 Podgorica, Crna Gora; kontakt osoba: Danijel Hodžić; telefon: +382 20 201201; e-mail adresa: [okiairtravel@oki.me](mailto:okiairtravel@oki.me); Internet adresa (web-adresa): [www.oki.me](http://www.oki.me). Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu. U tački 2. PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU U SLUČAJU REZERVISANE NABAVKE, na pitanje: „Da li je javna nabavka rezervisana?“ odgovoreno je: „Ne.“ U tački 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje A: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“ odgovoreno je: „Da“, na pitanje B: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“ odgovoreno je: „Ne“, a na pitanje C: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“ odgovoreno je: „Ne“, dok je na pitanje D: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“ odgovoreno je: „Ne“, na osnovu čega je utvrđeno da je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor: „Ne“, zatim u dijelu B USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, podtačka a), na pitanje: „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“ naveden je odgovor: „Da“, te na pitanje b): „Da li privredni subjekat, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa?“ navedeni su odgovori: „Ne“ u rubrici „Porezi“ i u rubrici „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje“, dok je na pitanje c): „Da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava?“ naveden odgovor: „Ne“ u obje rubrike, „Porezi“ i „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.“ Takođe, u svim navedenim rubrikama u ovom poglavlju, na pitanje: „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite: web-adresa: [.....]“ ponuđač nije naveo nijednu web adresu. Provjerom na zvaničnim web sajtovima nadležnih organa utvrđeno je da na istima navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju IV, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“ naveden je odgovor: „Ne“, na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“ naveden je odgovor: „Ne“, a isti odgovor dat je na pitanje: „Da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalou izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu?“ pa je ponuđač i u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju VI, USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje 1): „Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“ dat je odgovor: „Da“ i navedeno: Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, izdat od Poreske Uprave, i web adresa: <http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/PrikaziSlog/1>.

Na pitanje 2): „Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:“ dat je odgovor: „Da“ i navedeno: „Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije, broj: Up I 110-315/3 od 16.05.2018. Licenca za obavljanje turističke djelatnosti – turistička agencija, broj: 257 na osnovu rješenja: Up i 110-315/3 od 16.05.2018.

U skladu sa tenderskim uslovom o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, ovim rješenjima dokazujemo da Oki Air Travel ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti turističke agencije.“

Ponudač u ovom dijelu nije naveo web adresu. Provjerom na zvaničnom web sajtu nadležnog organa utvrđeno je da na istom navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponudač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi privrednog subjekta potpisanoj verifikovanim elektronskim potpisom, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponudač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da je ponudač dostavio pravilno sačinjenu i potpunu Izjavu privrednog subjekta, verifikovanu provjerljivim elektronskim potpisom, na koji način je postupio u skladu sa tačkom 14 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 tenderske dokumentacije, te stoga ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA iz postupka javne nabavke.

### **7.3.3. Osnovi za obavezno isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke**

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5 tenderske dokumentacije predviđeni su sljedeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

- 1) ako je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) ako postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ako ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ako ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) ako nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) ako postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona,
- 7) ako nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; ili
- 8) ako postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Takođe, odredbom članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: Izjava privrednog subjekta).“

U postupku provjere dostavljene izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ponuđač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača.

Uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrđeno je da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca, a takođe je na osnovu ličnog izjašnjenja članova komisije za sprovođenje postupka kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke utvrđeno da ovlašćeno lice ovog ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik. Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ZJN, pa samim tim ne postoji osnov iz člana 108 tačke 2 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača

Nadalje, utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, sačinjavanja i sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i da ne postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom tačke 6 člana 108 ZJN.

Takođe je utvrđeno da ponuda nije nerealna jer je na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka od 16.10.2024 13:51h u skladu sa članom 139 ZJN za dostavljanje objašnjenja iste ponuđač dana 18.10.2024. godine dostavio objašnjenje ponude u vezi nerealno niske cijene u kojem je naveo:

„Kao kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u mogućnosti smo da ponudimo datu cijenu jer nam za naš portofolijo znači da imamo saradnju sa institucijom kao što je Crnogorski elektroprenosni sistem.

Naši, ekonomičnost procesa, licence i obučenost osoblja, tehnička rješenja, podugovarački procesi ne zavise od ponudene cijene našim partnerima.

Ekonomičnost proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili način gradnja:

Oki Air Travel koristi najsavremenije tehnologije u procesu rezervacije i kupovine avio karata. Oki Air Travel poslovanje obavlja preko GDS Amadeus, sertifikovan od strane IATA-e, takode koristimo jos GDS sistema za rezervacije avio karata i hotelskog smještaja. Za sve navedeno postoji osoblje koje je prošlo obuke i sertifikacije. Tako da se Oki Air Travel svoju zaradu u pružanju predmetne usluge ostvaruje tako što na osnovu svoje prodaje dobije agencijsku proviziju ili drugu povoljnost na osnovu ostvarenih prometa.

Tehnička rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova:

Zaposleni u Oki Air Travelu posjeduju potrebne licence i obučenost, kao i dugogodišnje iskustvo (rad u avio-kompanijama i turističkim agencijama — preko 20 godina). Osoblje je dostupno 24/7 kako bi korisnicima naših usluga ponudili najbolju moguću uslugu.

Originalnost robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova:

Oki Air Travel posjeduje akreditaciju od strane IATA-e ( za koju smo priložili bankarsku garanciju u iznosu od 194.000,00 eur ), licencu nadležnog Ministarstva, Rješenje za rad turističkih agencija ( za koju smo priložili garanciju u iznosu od 15.000,00 ). Koristimo više GDS sistema za rezervaciju avio karata kako bi mogli našim korisnicima ponuditi najbolje uslove i najviše standarde pri rezervaciji i kupovini avio karata ( GDS Amadeus, GDS World ticket ).

Uskladenost obaveza sa podugovaračima:

Oki Air Travel nema podugovarača i nastupa samostalno tako da nema obaveza prema podugovaračima.

Državna pomoć i subvencije:

Oki Air Travel nije korisnik državne pomoći i subvencija. Prema Zakonima Crne Gore, možemo sami da određujemo cijene svojih usluga pa tako možemo, na osnovu naših poslovnih pocjena i isplativosti nuditi određene — posebne tarife."

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u skladu sa članom 139 stav 4, Zakona o javnim nabavkama pristupila provjeri obrazloženja nerealne ponude "OKI AIR TRAVEL" PODGORICA u odnosu na elemente iz člana 139 stav 2 kako bi se utvrdilo da li su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu opravdani i utvrdila sljedeće:

1. U pogledu ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina gradnja

Tenderskom dokumentacijom je definisano da ponuđači podnose ponudu za usluge rezervacije avio karte - koja je predmet nabavke - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge). Cijena avio karte sastoji se iz: osnovne cijene karte koju formira avio kompanija, aerodromske takse i agencijske provizije, naznačene često kao TSC (Ticket Service Charge) ili RSF (Reservation Service Fee). Avio kompanije i agencije naplaćuju uslugu izdavanja aviokarata. Svaki izdavalac aviokarte, bilo da je u pitanju direktno avio kompanija ili posrednička agencija (avioagent), samostalno određuje visinu nadoknade za izdavanja karte. Vrijednost TSC / rezervacione nadoknade/ nikada nije bila određena niti ograničena, na vrijednost ponuđenih cijena TSC, pored navedenog, utiče i finansijska vrijednost ugovora, a samim tim i broj izdatih karata po osnovu istih. Ekonomičnosti kanala prodaje u ovoj djelatnosti doprinijela je kompjuterizacija i digitalizacija uslužnog procesa, odnosno ICT razvoj izvršenja usluge, što je u svim vrstama turističkih aktivnosti stvorilo informatičke i rezervacijske sisteme. Ponuđač je u svom odgovoru istakao da poslovanje obavlja preko GDS Amadeus, sertifikovan od strane IATA-e, takode koristi jos GDS sistema za rezervacije avio karata i hotelskog smještaja i ima osoblje koje je prošlo obuke i sertifikacije, tako da svoju zaradu u pružanju predmetne usluge ostvaruje tako što na osnovu svoje prodaje dobije agencijsku proviziju ili drugu povoljnost na osnovu ostvarenih prometa. Ponuđač za rezervaciju avio karata koristi Amadeus-ov rezervacioni sistem što je dokazao potvrdom da je korisnik Amadeus rezervacionog sistema a takode je član međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz - IATA (International Air Transport Association). Samom činjenicom da je svoju ponudu dostavio elektronskim putem preko ESJN-a dokazuje da može na

automatizovan „on-line“ način da vrši sve predmetne usluge, a u kombinaciji sa Amadeus i ostalim GDS sistemima te na taj način obezbijedi ekonomičnost u svom poslovanju. Kako je formiranje cijena isključivo u nadležnosti ponuđača i njegovog slobodnog izbora u smislu formiranja cijene usluge, što regulišu i pozitivno-pravni propisi koji regulišu slobodu u formiranju cijena od strane izvršioca usluga, to je nesporno pravo ponuđača da nudi svoje usluge po ponuđenij cijeni.

2. U pogledu tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova Oblast usluga rezervacije avio karata karakteriše digitalizacija, odnosno moderni način poslovanja sa najnovijom tehnologijom i online rezervacionim sistemom. Ekonomičnosti kanala prodaje u ovoj uslužnoj djelatnosti doprinijela je kompjuterizacija odnosno ICT razvoj mjesta prodaje, što je u svim vrstama turističkih aktivnosti stvorilo informatičke i rezervacijske sisteme koje i ponuđač koristi, a što predstavlja najsavremenije tehnologije u procesu rezervacije i kupovine avio karata. Uz naprijed navedeno, ponuđač OKI AIR TRAVEL" PODGORICA ima i zaposlene sa velikim iskustvom u ovoj djelatnosti te je nesporno da ima tehničke i stručne povoljnosti za izvršenje predmetnih usluga

3. U pogledu originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova

Shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl.list CG", br. 2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 76/20 i 130/21, 84/24), djelatnost turističkih agencija mogu obavljati privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, koja ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti, odnosno koja posjeduju rješenje o odobrenju za rad turističke agencije, kao i licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije, a koje shodno članu 15 stav 4 i 5 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu izdaje Ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Izdavanje avio karata po osnovu člana 10 stav 1 tacka 7 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, smatra se kao jedna od usluga turističkih agencija i ucesnici u postupku javnih nabavki, u konkretnom slučaju su u obavezi, pored dokaza propisanih Zakonom o javnim nabavkama, dostaviti rješenje o odobrenju za rad turističke agencije i licencu za obavljanje te djelatnosti.

Dakle, licenciranost usluga ponuđač je dokazao kroz dostavljanje dokaza za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom, rješenjem i licencom izdatim od nadležnog ministarstva skladu sa zakonom.

4. U pogledu usklađenosti obaveza sa podugovaračima

Kako je ponuđač podnio samostalnu ponudu, nije bilo potrebno dokazivati usklađenost obaveza sa podugovaračima.

5. U pogledu državne pomoći i subvencija

Naručilac je izvršio uvid u zvanični javni registar državne pomoći koji je dostupan na sajtu Agencije za zaštitu konkurencije, na linku <https://registri.azzk.me/public/general> i utvrdio da ponuđač nije korisnik državne pomoći.

Imajući u vidu sve navedeno naručilac je u skladu sa članom 139 provjerio obrazloženje nerealne ponude ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA u odnosu na elemente iz člana 139 stava 2 ZJN i utvrdio da su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu opravdani. Naručilac nije utvrdio da je ponuđena cijena izuzetno niska iz razloga što nije u skladu sa obavezama u dijelu zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Pri ovakvom činjeničnom stanju, utvrđeno je da je ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA postupio u svemu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama te da je njegova ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### **7.3.4. Drugi uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom**

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač u svojoj ponudi dostavlja dokaz da je član IATA (International Air Transport Association - međunarodno udruženje avioprevoznika i putničkih agencija) – važeći sertifikat o IATA akreditaciji za 2024. godinu) ili ugovor o prodaji karata između IATA i ponuđača“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikat o IATA akreditaciji na engleskom jeziku za DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA za 2024. godinu, IATA kod: 95212552. Kako u ponudi nije dostavljen prevod dostavljenog IATA sertifikata na jezik ponude propisan tenderskom dokumentacijom, po zahtjevu Komisije za sprovođenje postupka od

16.10.2024. godine ponuđač je istog dana dostavio prevod sertifikata na crnogorski jezik od strane tumača Gorana Ojdanića od 20.08.2024. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„ Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti dokaz o povezanosti sa globalnim rezervacionim sistemom, tj. dokaz da je ponuđač korisnik nekog od globalnih rezervacionih sistema." U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potvrdu izdatu od Amadeus d.o.o. Beograd, br. O-255/24 od 24/09/2024 da je agencija OKI AIR TRAVEL" PODGORICA korisnik Amadeus rezervacionog sistema od 23/04/2020. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„ Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti potpisanu izjavu kojom garantuje da će rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata od momenta prijema zahtjeva Naručioca do momenta rezervacije i izdavanja/dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potpisanu i ovjerenu izjavu, akt bez broja i datuma, u kojoj je navedeno da će od momenta prijema zahtjeva naručioca do momenta rezervacije, izdavanja i dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov u dijelu metodologije vrednovanja ponuda: „ Kvalitet (K) iskazuje se kroz dokaz o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke. Maksimalni broj bodova po ovom parametru je 10. Kvalitet će se vrednovati se po apsolutnoj metodi na sljedeći način: Ponuđač koji dostavi dokaz da ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke dodijeliće se 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje dostavljenjem potvrde od Instituta za standardizaciju Crne Gore. Ponuđaču koji ne dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke biće dodijeljeno 0 bodova po ovom parametru."

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL" PODGORICA u ponudi nije dostavilo kao dokaz za vrednovanje ponude ovaj sertifikat.

Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL" PODGORICA je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca, i to: da je mjesto izvršenja ugovora Podgorica, period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan, rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovoreni novčanih sredstava zavisno od toga koji od navedena dva slučaja ranije nastupi, naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture za usluge izvršene u prethodnom mjesecu, virmanski, uplatom na račun izvršioca, čime je dokazao ispunjenost i ostalih uslova koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.

### 7.3.5. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

| OPIS PREDMETA NABAVKE |                                                                                                                                     | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | KOLIČINA |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 1.                    | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa<br>Podgorica -Beograd          | 1 kom    |
| 2.                    | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa<br>Podgorica - Beograd            | 1 kom    |

|    | <b>OPIS PREDMETA NABAVKE</b>                                                                                                        | <b>BITNE<br/>KARAKTERISTIKE<br/>PREDMETA<br/>NABAVKE</b> | <b>KOLIČINA</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 3. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na letovima ka Evropi                    | 1 kom           |
| 4. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na letovima ka Evropi                       | 1 kom           |
| 5. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima          | 1 kom           |
| 6. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na interkontinentalnim letovima             | 1 kom           |

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 0 EUR. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

|    | <b>OPIS</b>                                                                                                                         | <b>BITNE<br/>KARAKTERISTIKE<br/>PREDMETA<br/>NABAVKE</b> | <b>ODGOVOR</b>                                                                                                                                                         | <b>KOLIČINA</b> | <b>CIJENA<br/>PO<br/>JEDINICI</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa Podgorica -Beograd                       | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa Podgorica -Beograd | 1               | 0 €                               |
| 2. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa Podgorica - Beograd                         | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa Podgorica - Beograd   | 1               | 0 €                               |

| OPIS                                                                                                                                   | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE  | ODGOVOR                                                                                                                                                                             | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 3. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na letovima ka Evropi           | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na letovima ka Evropi           | 1        | 0 €                      |
| 4. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na letovima ka Evropi              | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na letovima ka Evropi              | 1        | 0 €                      |
| 5. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | 1        | 0 €                      |
| 6. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | 1        | 0 €                      |

Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku, visina ponuđene cijene ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke i nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude sačinjen u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### 7.3.6. Završna ocjena ponude

Imajući sve naprijed navedeno u vidu, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ovog ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke te da je ponuda ponuđača ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE „OKI AIR TRAVEL“ PODGORICA Podgorica

ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

#### **7.4. PONUDA PONUĐAČA MIROSS DOO PODGORICA**

##### **7.4.1. Garancija ponude**

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.10.2024. godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda. Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan."

Ponuđač je putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, a original neposredno na arhivu naručioca u zatvorenoj koverti na kojoj je na jednoj strani ispisano: „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18, 81000 PODGORICA PONUDA, TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 55/24: Redni broj iz plana javnih nabavki: 85 od 23.09.2024. godine Garancija ponude Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda a na drugoj strani MIROSS DOO 020/231-383 Marka Miljanova 1/1 81000 PODGORICA", na iznos od 1.000,00 EUR-a i sa rokom važenja do 25.02.2025. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije. Na osnovu navedenog utvrđeno je da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

##### **7.4.2. Izjava privrednog subjekta**

Tenderskom dokumentacijom, tačkom 12. je predviđeno: „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije."

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju I (PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE I NARUČIOCU), u predviđenim rubrikama upisani je: naziv naručioca: [CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA]; šifra postupka: [#79266]; Vrsta predmeta javne nabavke: [Usluge]; Opis predmeta javne nabavke: [Izdavanje avio karata]; Ponuda se podnosi za predmet nabavke: [U cjelini]. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

U Izjavi, u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u tački 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU u predviđenim rubrikama upisani su sljedeći podaci: naziv: [MIROSS DOO, za proizvodnju promet roba i usluga export-import, Podgorica]; poreski identifikacioni broj: PIB: [02274086]; ovlašteno lice privrednog subjekta: [Ana Ivanišević, izvršni direktor]; poštanska adresa: [Ul. Marka Miljanova br. 1/1, Podgorica, prvi sprat, stan br.3, 81000 Podgorica]; kontakt osoba: [Anja Vuković]; telefon: [+38267197460]; e-mail adresa [office@miross.me], Internet adresa (web-adresa): [www.miross.me]."

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

U tački 2. PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU U SLUČAJU REZERVISANE NABAVKE, na pitanje: „Da li je javna nabavka rezervisana?“ odgovoreno je: „Ne.“ U tački 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje A: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“ odgovoreno je: „Da“, na pitanje B: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“ odgovoreno je: „Ne“, a na pitanje C: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“ odgovoreno je: „Ne“, dok je na pitanje D: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“ odgovoreno je: „Ne“, na osnovu čega je utvrđeno da je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: "Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor

pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?", naveden je odgovor: "Ne", zatim u dijelu B USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, podtačka a), na pitanje: „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?" naveden je odgovor: „Da", te na pitanje b): „Da li privredni subjekat, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa?" navedeni su odgovori: „Ne" u rubrici „Porezi" i u rubrici „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje", dok je na pitanje c): „Da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava?" naveden odgovor: "Ne" u obje rubrike, „Porezi" i „Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje." Takođe, u svim navedenim rubrikama u ovom poglavlju, na pitanje: „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navedite: web-adresa: [.....]" ponuđač nije naveo nijednu web adresu. Provjerom na zvaničnim web sajtovima nadležnih organa utvrđeno je da na istima navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju IV, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?" naveden je odgovor: "Ne", na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?" naveden je odgovor: "Ne", a isti odgovor dat je na pitanje: „Da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalou izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu?" pa je ponuđač i u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta

U Izjavi, u poglavlju VI, USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje 1): „Da li je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:" dat je odgovor: „Da" i navedeno: [Naziv dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave,

Naziv izdavaoca dokaza: Poreska uprava Crne Gore, i web adresa: [www.crps.me](http://www.crps.me)]."

Na pitanje 2): „Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku, navesti:" dat je odgovor: „Da" i navedeno:

[Naziv dokaza: Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije Broj dokaza: Up I 110-221/2 Datum izdavanja dokaza: 23.04.2018. godine, Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, čime se dokazuju uslovi za obavljanje djelatnosti koji su predmet nabavke u skladu sa zakonom;

Naziv dokaza: Licenca-prepis za obavljanje turističke djelatnosti-turistička agencija, organizator putovanja (tour-operator) Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore

Broj dokaza: Broj licence 39 Datum izdavanja: 08.06.2022. godine,

Šta se dokazuje dokazom: Dokazuju se uslovi za obavljanje djelatnosti koji su predmet nabavke u skladu sa zakonom, te da Miross DOO posjeduje tražena ovlašćenja."

Ponuđač u ovom dijelu nije naveo web adresu. Provjerom na zvaničnom web sajtu nadležnog organa utvrđeno je da na istom navedena dokumentacija nije dostupna u elektronskom obliku, pa je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi privrednog subjekta potpisanoj verifikovanim elektronskim potpisom, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač MIROSS DOO PODGORICA Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da je ponuđač dostavio pravilno sačinjenu i potpunu Izjavu privrednog subjekta, verifikovanu provjerljivim elektronskim potpisom, na koji način je postupio u skladu sa tačkom 14 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 tenderske dokumentacije, te stoga ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača MIROSS DOO PODGORICA iz postupka javne nabavke.

#### **7.4.3. Osnovi za obavezno isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke**

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5 tenderske dokumentacije predviđeni su sljedeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

- 1) ako je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) ako postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ako ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ako ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) ako nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) ako postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona,
- 7) ako nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; ili
- 8) ako postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Takode, odredbom članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: Izjava privrednog subjekta).“

U postupku provjere dostavljene izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ponuđač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača.

Uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrđeno je da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca, a takođe je na osnovu ličnog izjašnjenja članova komisije za sprovođenje postupka kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke utvrđeno da ovlašćeno lice ovog ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik. Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ZJN, pa samim tim ne postoji osnov iz člana 108 tačke 2 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača

Nadalje, utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, sačinjavanja i sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i da ne postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom tačke 6 člana 108 ZJN.

#### **7.4.4. Drugi uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom**

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač u svojoj ponudi dostavlja dokaz da je član IATA (International Air Transport Association - međunarodno udruženje avioprevoznika i putničkih agencija) – važeći sertifikat o IATA akreditaciji za 2024. godinu) ili ugovor o prodaji karata između IATA i ponuđača“.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikat o IATA akreditaciji na engleskom jeziku za MIROSS DOO PODGORICA za 2024. godinu, IATA kod: 95202052 i ovjereni prevod istog na crnogorski jezik od strane tumača Stefana Bulatovića od 06.012.2024. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti dokaz o povezanosti sa globalnim rezervacionim sistemom, tj. dokaz da je ponuđač korisnik nekog od globalnih rezervacionih sistema.“ U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potvrdu izdatu od Amadeus d.o.o. Beograd, br. O-25/24 od 05/02/2024 da je agencija MIROSS korisnik Amadeus rezervacionog sistema od 10/07/2002. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov:

„Ponuđač je u svojoj ponudi dužan dostaviti potpisanu izjavu kojom garantuje da će rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata od momenta prijema zahtjeva Naručioca do momenta rezervacije i izdavanja/dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi dostavio potpisanu i ovjerenu izjavu, akt bez broja od 05.10.2024. godine, u kojoj je navedeno da će od momenta prijema zahtjeva naručioca do momenta rezervacije, izdavanja i dostave aviokarte ili drugog odgovarajućeg dokumenta rok izvršenja usluge biti najduže 3 sata, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen uslov u dijelu metodologije vrednovanja ponuda: „Kvalitet (K) iskazuje se kroz dokaz o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke. Maksimalni broj bodova po ovom parametru je 10. Kvalitet će se vrednovati se po apsolutnoj metodi na sljedeći način: Ponuđač koji dostavi dokaz da ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke dodijeliće se 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje dostavljenjem potvrde od Instituta za standardizaciju Crne Gore. Ponuđaču koji ne dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke biće dodijeljeno 0 bodova po ovom parametru.“

Ponuđač je kao dokaz za vrednovanje ponude dostavio važeći sertifikat MEST EN ISO 9001:2016, broj: 01232615302 od 31.01.2023. godine izdat od nacionalnog sertifikacionog tijela MONTCERT DOO o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke, period važenja sertifikata je od 31.januar 2023. godine - 30. januar 2026. godine, čime je dokazao ispunjenost ovog uslova za vrednovanje ponude po parametru kvalitet.

Ponuđač MIROSS DOO je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca, i to: da je mjesto izvršenja ugovora Podgorica, period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan, rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava zavisno od toga koji od navedena dva slučaja ranije nastupi, naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture za usluge izvršene u prethodnom mjesecu, virmanski, uplatom na račun izvršioca, čime je dokazao ispunjenost i ostalih uslova koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.

#### 7.4.5. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

| OPIS PREDMETA NABAVKE                                                                                                                  | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | KOLIČINA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 1. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa<br>Podgorica -Beograd          | 1 kom    |
| 2. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa<br>Podgorica - Beograd            | 1 kom    |
| 3. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na<br>letovima ka Evropi       | 1 kom    |
| 4. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na<br>letovima ka Evropi          | 1 kom    |

|    | OPIS PREDMETA NABAVKE                                                                                                               | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE  | KOLIČINA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 5. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | 1 kom    |
| 6. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | 1 kom    |

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 60 EUR. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

|    | OPIS                                                                                                                                | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE | ODGOVOR                                                                                                                                                                   | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa Podgorica -Beograd             | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa Podgorica -Beograd    | 1        | 20 €                     |
| 2. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa Podgorica - Beograd               | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa Podgorica - Beograd      | 1        | 10 €                     |
| 3. | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na letovima ka Evropi          | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na letovima ka Evropi | 1        | 20 €                     |

| OPIS                                                                                                                                   | BITNE<br>KARAKTERISTIKE<br>PREDMETA<br>NABAVKE  | ODGOVOR                                                                                                                                                                             | KOLIČINA | CIJENA<br>PO<br>JEDINICI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 4. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na letovima ka Evropi              | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na letovima ka Evropi              | 1        | 10 €                     |
| 5. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Ekonomska klasa na interkontinentalnim letovima | 1        | 0 €                      |
| 6. Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu | Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | Usluga za RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket Service Charge), koju naplaćuje agencija za izdatu povratnu avio-kartu Biznis klasa na interkontinentalnim letovima    | 1        | 0 €                      |

Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku, a ponuđena cijena ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke.

Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude sačinjen u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna.

#### 7.4.6. Završna ocjena ponude

Imajući sve naprijed navedeno u vidu, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ovog ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke te da je ponuda ponuđača ponuđača MIROSS DOO PODGORICA Podgorica ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

#### 8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac je tenderskom dokumentacijom predvidio da će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta

1. Ponude po parametru cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 90

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda

Broj bodova određuje se po formuli:

$$C = (C_{min}/C_p) \times 90$$

de je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C<sub>min</sub> – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C<sub>p</sub> – ponuđena cijena (bez PDV-a),

90 – maksimalni broj bodova po ovom parametru.

Vrednavaće se ukupna jedinična cijena ponude bez PDV-a, koja je dobijena zbirom jediničnih cijena svih traženih usluga. Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po parametru cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po parametru kvalitet (K) vrednavaće se na sljedeći način:

Kvalitet (K) iskazuje se kroz dokaz o uspostavljenom sistemu menadžmeta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke. Maksimalni broj bodova po ovom parametru je 10.

Kvalitet će se vrednovati se po apsolutnoj metodi na sljedeći način: Ponuđač koji dostavi dokaz da ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke dodijeliće se 10 bodova.

Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan. Ekvivalent se dokazuje dostavljenjem potvrde od Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Ponuđaču koji ne dostavi sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke biće dodijeljeno 0 bodova po ovom parametru.

Ponuđač sa najvećim ukupnim brojem bodova (U) dobijenim zbirom bodova po oba parametra ( $U = C + K$ ) biće izabran kao prvorangirani.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

| r.b. | Ponuđač<br>(naziv i sjedište) | Parametar 1<br>cijena-90 bodova | Parametar 2<br>kvalitet-10 bodova | Ukupan broj bodova |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.   | MIROSS DOO                    | 0,015                           | 10                                | 10,015             |
| 2.   | "OKI AIR TRAVEL"PODGORICA     | 90                              | 10                                | 100                |
| 3.   | DEMETRA TOURS DOO             | 90                              | 10                                | 100                |
| 4.   | ZINZA GROUP DOO               | 90                              | 10                                | 100                |

Budući da su ponude ponuđača OKI AIR TRAVEL", DEMETRA TOURS DOO i ZINZA GROUP DOO imale jednak broj bodova, Komisija za sprovođenje postupka pozvala je predstavnike ponuđača i predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršio žrijebanje ponuda dana 23.10.2024. godine o čemu je sačinjen zapisnik br: 203/1-JN/24-2208/19 i utvrđena sljedeća rang lista:

| Rang | Ponuđač (naziv i sjedište) | Ukupan broj bodova |
|------|----------------------------|--------------------|
| 1.   | "OKI AIR TRAVEL"PODGORICA  | 100                |
| 2.   | DEMETRA TOURS DOO          | 100                |
| 3.   | ZINZA GROUP DOO            | 100                |
| 4.   | MIROSS DOO                 | 10,015             |

U toku izrade Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, naknadno je utvrđeno da ponuđač OKI AIR TRAVEL" PODGORICA nije u ponudi dostavio sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom u oblasti pružanja usluga koje su predmet nabavke MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalentan, a koji je tenderskom dokumentacijom određen kao parametar Kvalitet za vrednovanje ponude i za koji ponuđač dobija 10 bodova ukoliko isti dostavi, odnosno 0 bodova ukoliko ga ne dostavi u ponudi. Stoga ovaj ponuđač nije mogao dobiti 10 bodova po ovom parametru kako mu je prvobitno dodijeljeno i nije mogao imati ukupno 100 već 90 bodova, pa samim tim nije ni trebalo da bude pozvan na žrijebanje za izbor najpovoljnije ponude. Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za sprovođenje postupka pozvala je predstavnike ponuđača DEMETRA TOURS DOO i ZINZA GROUP DOO na ponovljeno žrijebanje koje je sprovedeno dana 05.11.2024. godine. Žrijebanje je izvršio predsjednik Komisije za sprovođenje postupka

javne nabavke na način što je od dvije listice sa ispisanim nazivima navedenih ponuđača prvu izvukao listiću sa nazivom ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica, o čemu je sačinjen Zapisnik br: 203/1-JN/24-2208/24 i na osnovu čega je utvrđena sledeća rang lista:

| Rang | Ponuđač (naziv i sjedište) | Ukupan broj bodova |
|------|----------------------------|--------------------|
| 1.   | DEMETRA TOURS DOO          | 100                |
| 2.   | ZINZA GROUP DOO            | 100                |
| 3.   | OKI AIR TRAVEL "PODGORICA  | 90                 |
| 4.   | MIROSS DOO                 | 10,015             |

#### 7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica:

- PIB: 02751399;
- Adresa: Ul. Novaka Miloševa 39, Podgorica
- E-mail: demetratoursdoo@gmail.com;
- Ponuđena cijena: 0 Eur-a;
- Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava, zavisno od toga koji od navedena dva slučaja ranije nastupi.

#### 8. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES AD Podgorica, izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije za sprovođenje postupka dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača DEMETRA TOURS DOO Podgorica.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

#### 9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke. Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

Ivan Asanović, dipl. inž. el.

